

## POSSIBLE ANSWERS FOR:

**SESOTHO LELEME LA PELE  
BOEMO BO MAHARENG  
(Pampiri ya Boraro)**

**KAROLO A**

**POTSO 1**

**MOQOQQO = 40**

**PUO = 16**

- 16—11 : Puo e balehang ebile e le monatjana
- 10—7 : Puo e nang le diphoso empa e seng tse kaalo
- 6—4 : Ho boima ho bala se ngotsweng
- 3—1 : E tletse diphoso, ha e balehe

**DIKAHARE = 16**

- 16—11 ; Di a qabola e bile di bontsha boiqapelo bo boholo/ dintilha di phethahetse
- 10—7 : Di monatjana, di a qabolo, di fana ka dintilha le hoja e se ka botlalo
- 6—4 : Ditaba tsa teng ha di hohele, empa di a utlwahala
- 3—1 : o tswile lekoteng

**SEBOPEHO = 4**

**Selelekela = 1**

**Bohare le ditemana tsa teng tse nyallang = 2**

**Pheletso = 1**

**BOLELELE [ ka moo ho boletsweng] =2**

**MAKGETHE =2**

**KAROLO B**

**POTSO 2**

**LENGOLO =20**

**Aterese tse pedi =5**

**Ya pele = 3**

**nomoro ya seterata =2**

**letsatsi =1**

**Sebopoho = 5**

**Selelekela = 1**

**mmele =1**

**qetelo =1**

**Ya bobedi =2**

**E ya ho = 1**

**nomoro le lebitso la  
mokgatlo/kampani=1**

**ditumediso qalo=1**

**qetelo =1**

**DIKAHARE = 5**

Di nyalane le sehlooho ka botlalo, senalo se nyalane le sehlooho = 5—3

Di utiwahale , dintilha e be tse lebelletsweng = 2

Ha di utiwahale =1

**PUO =5**

E utiwahalang, e a baleha = 5—3

E na le diphoso empa e seng tse kaalo = 2

Ha e balehe=1

**METSOTSO = 20**

**Sebopoho =9**

- ↳ Pulo le kamohelo ya ditho=1
- ↳ Palo ya metsotso le kamohelo ya yona=1
- ↳ Ditswa metsotsong=1
- ↳ Tsa letsatsi/kopano ya mohlang oo [ di be tharo feela]=3
- ↳ Tse ka kenyelletswa lenaneng=1
- ↳ Ho kwatlwa kopano le tsa mohla kopano e nngwe=2

**Dikahare = 4**

Di nyalane le ditaba tsa mohlang oo

**Puo = 5**

Hlokamelang sehalo le lekgathe leo ho ngolwang ka lona = 5—3

Ke ditaba tse sa hoheleng tse sa hlahiseng ha ho phehisana ke batho kapa ha ba nka diqeto=2

O ingolletse feela ho se thahasello ya letho=1

**Makgethe =2**

**LENGOLO =20**

Aterese=3                    lebitso la seterata/lebokoso la poso=2  
                               letsatsi =1

**Sebopoho=6**

selelekela=1

mmele=2

pheletso=1

ditumediso: qalo=1

qetelo=1

Puo=6

E baleha , lekgathe le nepahetse, sehalo se nyalana le ditlhokeho tse  
beilweng=6—4

E a baleha empa ha e hohele ha kaalo=3—2

E tletse diphoso=1

Dikahare=5

Tse nyalanang le sehlooho=5—3

O ngotse feela ntie le thahasello =2-1

POTSO 3

OBITJUARI=20

MOFU : lebitso la hae=1

o tswalletswe kae=1

ke wa ha mang le batswadi ba hae=3

TSA THUTO LE BOPHELO BA HAE: o ne a kena sekolo kae=4  
o entseng bophelong=4

TSA LELAPA LA HAE : o siile bana ba bakae,le ba leloko=3

SEBOKO =2

LEKGATHE=2

PUO=20

Sebopheho=4

selelekela=1

mmele=2

qetelo=1

Puo=8

E utlwahalang ebile e le monatjana=8—5

E a baleha =4-2

E tletse diphoso=1

Dikahare = 6

Tse hohelang ebile di utlwahala ho bao ba mametseng=6—4

Tse utlwahalang empa di ka robatsa bamamedi=3—2

Ha di utlwahale hantle=1

PHATLALATSO=20

|   |   |
|---|---|
| LEBITSO LA MOKGATLO=2                           | NOMORO YA BOITSEBISO BA POSO LE<br>KHAMPANI=2 |
| DIKAHARE TSA POSO=5                             |   |
| MOSEBETSI=5                                     |   |
| LETSATSI LA HO KWALA LE HO RE E ROMELWA KAE :=2 |   |

PUO : 4

**KAROLO C  
(DITSHOMO)**

**BOKGELEKE BA BASOTHO – R. M. MOEKETSI**

**POTSO 4**

**Qotso A**

- |       |  |     |
|-------|--|-----|
| 4.1.1 | Ka eng   | (2) |
| 4.1.2 | Ke mahlo a teetswe hare ke dintshi                           | (2) |
| 4.1.3 | Ba a se reka   | (2) |
| 4.1.4 | Tse telele   | (2) |
|       | Tse kgutshwanyane/   | (2) |
| 4.1.5 | Ditshomo tse buang ka diphoofolo – MMutlanyana, Phokojwe     | (1) |
|       | Ditshomo tse buang ka diphoofolo le batho – Phokojwe le Bere | (1) |
|       | Ditshomo tse buang ka batho – Nkolobe, Ditikotoko            | (1) |
|       | Ditshomo ka batho le dibopuwa tse ding tsa mehlolo – Obe.    | (1) |
| 4.1.6 | Ha di phetwa motsheare o i tla mela dinaka,                  | (2) |
| 4.1.7 | Ke ditaba tse etsahetseng kgale setjhabeng seo.              | (2) |
| 4.1.8 | Ke tshomo ka mathetho.                                       | (2) |

**4.2.1 MATSHWAO LE MELEMO YA MAELANA**

- Maelana a batla a itshetlehile hodima ketso.
- A mang a qapilwe ka baka la ketsahalo tse itseng tsa bohlokwa tse fumanwang historing ya Basotho.
- Maelana ha a rute, ha a eletse, ha a laye, ha a kgaleme, ebile ha se dipolelo tsa nnete.
- Sebui se kgora ho sebedisa maelana ho hlahisa diketso tse itseng tse sa bonahaleng.
- A bebofatsa ka bokgabane ditaba tseo e kang di swabisa mmui ho di bua.

[10]

**4.2.2**

Sebotsi se supa lejwe la pele se botse: Eo ke mang wee?

Karabo: Malatadiana tsela

Sebotsi jwale se supa la bobedi: Eo ke mang wee?

Karabo: Ngwana rrae e moholo

Sebotsi se supa lejwe la boraro: Eo ke mang?

Karabo: Tlhatlolla o re qiti

Sebotsi jwale se kgutlela lejweng la pele: Eo ke mang we?  
 Karabo: Malatadiana a tsela  
 Sebotsi se supa lejwe la bobedi: Eo ke mang wee?  
 Karabo: Ngwana rrae e moholo  
 Lejwe la boraro: Eo ke mang we?  
 Karabo: Pitsana ha e na kgobe  
 Sebotsi se supile lejwe la bone le rwetseng le leng: Eo ke mang we?  
 Karabo: Tlhatlholla o re qiti  
 (O tlosa lejwe le ka hodimo o le bee fatshe)

[10]  
 [20]

## POTSO 5

### PELONG YA KA – S.M. MOFOKENG

5.1

5.1.1 Tjhelete (1)

5.1.2 Ponto – Boritane  
Botswana – Pula (2)

5.1.3 Tjhe (1)

5.1.4 Dikgomo (2)

5.1.5 Ke hore ranta ha e lekane le tjhelete eo e sebediswang moo o leng teng mme o iphumana o sebedisa tjhelete e fetang eo o ka beng o e sebedisa e bang o ne o le Aforika Borwa. Hangata o fumana hore ranta e ka tlase haholo le tjhelete ya moo o etetseng mme e ka ka ha o a tshwara tjhelete ho hang. (5)

5.1.6 Dintho tsohle di tlameha ho nyollwa mme ka baka la batho ba hlokanq mesebetsi, moruo o a thefuleha hobane palo ya batho ba rekang e ba tlase. (4)

5.1.7 Ke wa ho tsetela, hobane ha ho bolokwe tjhelete moo empa e le feela dipampiri tse nang le dintlha tsohle tsa motsetedi (3)

5.1.8 E e mela tsohle. Tse ntla le tse mpe. (2)  
[20]

5.2 Qetello

#### 5.2.1 MOTHO YA LEETONG

- O nyahamiswa ke ho fetwa ke koloi
- Ha a bona moo e dikelang teng, o bona e ka yena a ke ke a fihla moo
- Tsela e shebeha e ka ha ho moo e fellang teng
- O qetella a utlwa mmele o fihlefwa ke mokgathala
- O kgothatswa ke metse e ka mathoko hobane metse eo e kgutsufatsa leeto la hae.
- Tsela e otollohileng e mo nyahamisa ka ditutudu tse hlahelang nako le nako.
- Ha o tsamaya ka maoto, o bona e ka ha ho seo o ntseng o se etsa.

[7]

### **5.2.2 MOTHO YA BALANG BUKA**

- Motho ha a rate ho bala buka e telele haholo hobane e a tepelletsa.
- O kgothatswa ke dikgaolo tsa yona tse seng telele
- Dikgaolo tsena ke tsona tse thusang ho kgutsufatsa bolololo ba buka.
- Mmadi o tatela ho qeta kgaolo e nngwe e le hore a fetele kgaolong e nngwe mme a tle a kgone ho bona / iphumanelia se etsahalang ho yona.

[7]

### **5.2.3 LEFU**

- Re utlwa re lahlhelwa ke ho hong.
- Re qala ka ho bona hore re hlotswe
- Re phakise re elellwe hore le lona le mpa le tlosa feela nama e fokolang e sitisang moyo.
- Moya ke ona a atametseng haholo ho Mmopi, ka ha ona ha o tsebe mokgathala, le qetello.

2x3=(6)  
[20]

**MATSHWAO KA KAKARETSO:**

**80**

**END**